



Grade 2



TERM 3






HL SET







WORKSHEET

PACK




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otlala dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: otlala

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otlala dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: otlala

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otlala dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: otlala

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otlala dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: otlala

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	ota	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go ota dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: ota

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otlala dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: otlala

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: lema</p> <p>Kwala potso ka: dimela</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	<p>Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otlala dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.</p> <p>Kwala polelo ka: bona</p> <p>Kwala potso ka: otlala</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	ota	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go ota dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: ota

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otle dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: otle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go ota dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: ota

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	ota	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go ota dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: ota

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	<p>Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otlala dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: otlala</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	ota	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go ota dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: ota

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otlala dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: otlala

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	<p>Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otlala dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: otlala</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otlala dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: otlala

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otlala dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: otlala

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	<p>Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otlala dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: otlala</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: lema</p> <p>Kwala potso ka: dimela</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	otla	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	<p>Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go otle dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.</p> <p>Kwala polelo ka: bona</p> <p>Kwala potso ka: otle</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	aba	amega	ama	apaya	
		amogela	baya	fana	gana	
	BUISA	Batho fa ba nna mmogo ba a thusana. Ba abelana dijo le diaparo le sengwe le sengwe. Re amega ka ba losika le ditsala. Re apaya dijo di le dintsi re bo re ba laletsa go ja le rona. Ba amogela taletso ba tla go ja le rona. Ba re dijo fa re di abelana di monate go gaisa fa o le nosi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. re amega ka ba losika le ditsala 2. Ba abelana dijo le diaparo 3. Batho ba ba bosula ba gana go abela ba bangwe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	mela	mebitlwa	momagana	merogo	
		dimela	selemo	lema	manega	
	BUISA	Pula e na selemo. Fa pula e na re a lema. Dimela di gola sentle. Botlhe ba dira ka natla kwa masimong. Re tlhagola mofero le mebitlwa gore dijalo di gole. Rapolase o jala merogo e le mentsi. Fa a kotula o bitsa botlhe go mo thusa.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Pula e na leng? Pula e na _____. Re tlhagola eng? Re tlhagola _____ le _____. Kwala maina a dilo di le tharo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: lema Kwala potso ka: dimela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	ota	obama	omelela	okola	
		oba	bona	omana	oketsa	
	BUISA	Bana ba dira ditiro tsa mo gae ka malatsi a boikhutso. Nna tiro yame ke go ota dikoko. Ke naya dikoko dijo moso mongwe le mongwe. Pule ena o tlhokomela merogo. O oba dimela tsa dinawa a bo a di bofelela mo dikoteng gore di name sentle. Mme o re abela dijo ka nako ya dijo. Ka dinako tse dingwe mme o oketsa merogo gore re nonofe. Go monate go ja dijo tse di nang le dikotla.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira ditiro tsa legae leng? Bana ba dira ditiro tsa legae ka _____ a _____. Mme o re abela eng? Mme o re abela _____. Kwala madiri a le mararo a a dirisitsweng go supa ditiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: bona Kwala potso ka: ota

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tlala	abelana	monate	botlhe	thata
	BITSA	merogo	amogela	apaya	obama	
		abelana	dimela	mela	oketsa	







BUISA







Nkoko o apaya merogo gore re itumelele dijo tse di nang le dikotla. Ka malatsi a boikhutso re laletsa ditsala le ba losika go tla go ja le rona. Botlhe ba amogela taletso ka boitumelo. Mongwe le mongwe o tla le sengwe go oketsa dijo. Fa re abelana dijo botlhe ba bona dijo tse di lekaneng. Ga go na ope yo o bolawang ke tlala.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkoko o apaya eng? Nkoko o apaya _____.2. Ke bo mang ba ba tlang go ja le rona? Ke _____ le _____.3. Batho ba tla le eng go oketsa dijo? Batho ba tla le _____, _____ le _____.4. Kwala lefoko le le kayang maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo a a dirisitsweng mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ruri go monate go abelana dijo2. merogo e mone ebile e aga mmele3. Ga go na ope yo o bolawang ke tlla




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhabela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	<p>Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhabela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhabela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhabela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. 2. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. 3. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. 4. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. 5. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa 2. Metsi a ne a na le botlhole 3. O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatile. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatile. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatile. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatile ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatile.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatile? Batho ba latihela _____ mo lewatile. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatile

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhabela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	<p>Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatile. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatile. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatile. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatile ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatile.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatile? Batho ba latihela _____ mo lewatile. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatile

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhabela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhabela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhabela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1






	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BITSA	lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	<p>Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latlhela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latlhela eng mo lewatleng? Batho ba latlhela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhabela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	<p>Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latlhela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latlhela eng mo lewatleng? Batho ba latlhela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhabela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	boga	bana	bipa	bogale	
		bogole	boa	bedisa	bolwetse	
	BUISA	Metsi ke selo sa botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse go nwa metsi a a phepa ka metlha. Metsi a a mo dinokeng ga a phepa. Batho ba latlhela dilo tse di leswe mo dinokeng mme metsi a a kgotlelega. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong. A dira gore batho ba lwale. Batho ba tshwanetse go bedisa metsi go a phepafatsa.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Metsi a a mo dinokeng ga a pepa 2. Metsi a a leswe ke botlhole mo bathong 3. rotlhe re tshwanetse go somarela metsi				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatile	
		lalela	lema	leswe	laya	
	BUISA	Puso e laola tiriso ya metsi. Ga e letle batho go leswafatsa metsi. Batho ga ba letlelelwa go kgotlela metsi a lewatile. Fa batho ba nwa metsi a a leswe ba a lwala. Fa batho ba lema ba tlhoka metsi go nosetsa. Metsi a a nang le botlhole a bolaya dijalo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> puso ga e letle batho go dira eng? Puso ga e letle batho go _____ metsi. Batho ba tihoka metsi go dira eng? Kwala mafoko a le mararo mo puisong a a nang le modumo wa // / a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: letla Kwala potso ka: leswe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	bothole	lwala	tsenya
	BITSA	letla	laola	latola	lewatle	laya
	BUISA	Nkoko o agile gaufi le lewatle. Ka malatsi a boikhutso re mo jela nala. Nkoko o a itumela fa re mo jela nala. Re rata go thuma mo metsing a lewatle. Fela mo nakong eno go na le matlakala a le mantsi mo lewatleng. Nkoko a re fa batho ba etetse mo lewatleng ba latihela matlakala mo metsing. Puso e laela batho go se leswefatse lewatle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Nkoko o agile kae? Nkoko o agile gaufi le _____. Batho ba latihela eng mo lewatleng? Batho ba latihela _____ mo lewatleng. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a batho mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: leswe Kwala potso ka: lewatle

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	phepa	metsi	botlhole	lwala	tsenya
	BITSA	leswe	bogole	letla	latola	
		bolwetse	lewatile	bana	laya	







BUISA







Mo motseng mongwe metsi a batho ba a nwang a ne a na le dikhemikhale. Metsi a ne a na le botlhole. Batho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa. Ba ba humanegileng ba ne ba tlhela madi a go reka metsi. Mosetsana mongwe wa mo motseng o ne a sweetsa go lwela metsi a a phepa. O ne a latofatsa batho ba ba neng ba kgotlela metsi. O ne gape a kwalela moporesitente wa naga ka ga bothata bo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Metsi a ane na le eng? Metsi a ne a na le _____. Ke ka ntlha ya eng batho ba ne ba reka metsi a go nwa? Ka gone metsi a ne a dira gore batho ba _____. Mosetsana o ne a dira eng go rarabolola bothata? Mosetsana o ne a _____. Kwala lefoko le le tihalosang metsi mo puisong Lefoko leo ke _____. Kwala mafoko a le mararo a a supang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> atho ba ne ba tshwanetse go reka metsi a go nwa Mtsi a ne a na le botlhole O ne a thusa batho go bona metsi a a phepa




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophsa sa sekolo se gaisana le ditlhophsa tse dingwe. Rona re ema setlhophsa nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophsa se nwsa kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhopheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
		emela	etela	epa	emisa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophha sa sekolo se gaisana le ditlhophha tse dingwe. Rona re ema setlhophha nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophha se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhophheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
		emela	etela	epa	emisa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophha sa sekolo se gaisana le ditlhophha tse dingwe. Rona re ema setlhophha nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophha se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhophheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
		emela	etela	epa	emisa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatleng ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophha sa sekolo se gaisana le ditlhophha tse dingwe. Rona re ema setlhophha nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophha se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le bassetsana ba lekelela go nna mo setlhophheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
		emela	etela	epa	emisa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatleng ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophha sa sekolo se gaisana le ditlhophha tse dingwe. Rona re ema setlhophha nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophha se nwsa kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhophheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophha sa sekolo se gaisana le ditlhophha tse dingwe. Rona re ema setlhophha nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophha se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhophheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophha sa sekolo se gaisana le ditlhophha tse dingwe. Rona re ema setlhophha nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophha se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhophheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatleng ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophsa sa sekolo se gaisana le ditlhophsa tse dingwe. Rona re ema setlhophsa nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophsa se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhopheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
		emela	etela	epa	emisa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophsa sa sekolo se gaisana le ditlhophsa tse dingwe. Rona re ema setlhophsa nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophsa se nwsa kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhopheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
		emela	etela	epa	emisa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatleng ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophsa sa sekolo se gaisana le ditlhophsa tse dingwe. Rona re ema setlhophsa nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophsa se nwsa kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhopheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophsa sa sekolo se gaisana le ditlhophsa tse dingwe. Rona re ema setlhophsa nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophsa se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhopheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
		emela	etela	epa	emisa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatleng ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophsa sa sekolo se gaisana le ditlhophsa tse dingwe. Rona re ema setlhophsa nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophsa se nwsa kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhopheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophha sa sekolo se gaisana le ditlhophha tse dingwe. Rona re ema setlhophha nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophha se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhophheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophsa sa sekolo se gaisana le ditlhophsa tse dingwe. Rona re ema setlhophsa nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophsa se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhopheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatleng ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophsa sa sekolo se gaisana le ditlhophsa tse dingwe. Rona re ema setlhophsa nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophsa se nwsa kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhopheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
		emela	etela	epa	emisa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatleng ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophsa sa sekolo se gaisana le ditlhophsa tse dingwe. Rona re ema setlhophsa nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophsa se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le bassetsana ba lekelela go nna mo setlhopheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
		emela	etela	epa	emisa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophsa sa sekolo se gaisana le ditlhophsa tse dingwe. Rona re ema setlhophsa nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophsa se nwsa kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhopheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
		emela	etela	epa	emisa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophsa sa sekolo se gaisana le ditlhophsa tse dingwe. Rona re ema setlhophsa nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophsa se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhopheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophha sa sekolo se gaisana le ditlhophha tse dingwe. Rona re ema setlhophha nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophha se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le basetsana ba lekelela go nna mo setlhophheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	obamela	opela	binela	begela	
		bopa	oketsa	opa	batho	
	BUISA	Basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele. Motshameko wa kgwele ya dinao o a ratega. Setlhophha sa sekolo se gaisana le ditlhophha tse dingwe. Rona re ema setlhophha nokeng. Fa ba tshameka re a opela. Fa setlhophha se nwea kgwele re opa diatla re bo re ba binela ka boitumelo. Ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. basimane ba sekolo ba rata go raga kgwele 2. Lebala la kgwele ya dinao le guaif le sekolo. 3. ba bangwe ba letsa diphala le melodi.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	lekelela	lora	leba	lekana	
		lonao	laola	letshwao	kaela	
	BUISA	Fa ngwaga o simolola basimane le bassetsana ba lekelela go nna mo setlhophheng sa sekolo. Mokatisi o re isa kwa lebaleng la kgwele ya dinao. O re kaela go dira ka natla. Mokatisi a re re ithute go dirisa dinao tsotlhe sentle fa re tshameka kgwele. Batshemeki ba ba atlegang ba dirisa dinao tsotlhe mo motshamekong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba lekelela eng? Bana ba sekolo ba lekelela gonna mo _____ sa _____. Mokatisi a re go botlhokwa go dira eng? Mokatisi a re go botlhokwa go raga ka _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: leba Kwala potso ka: lekelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgwele	raga	lebala	dirisa	kgomaretsa
	BITSA	ema	eta	epela	etsa	
	BUISA	Bana ba sekolo sa rona ba ne ba etela kwa lewatlang ka mafelo abeke. Mo tseleng bana ba bone bidiri ba tsela. Ba ne ba dira ka natla be epa mo thoko ga tsela. Morutabana o ne a bolelela bana gore ba epela megala ya motlakase. Kwa marekelong morutabana o ne a emisa bese. O ne a laela bana go ya go reka dijo tse ba di tlhokang.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba sekolo ba etela kae? Bana ba sekolo ba etela kwa _____. Bana ba bone eng mo tseleng? Bana ba bone _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina a dilo. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: epela Kwala potso ka: emisa

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

kgwele

raga

lebala

dirisa

kgomaretsa



BITSA







BUISA







Zweli o batla go nna motshameki wa kgwele ya dinao. Zweli o ne a sa itshepe ka gonne o ne a ise a ko a tshameke kgwele. O ne a ikaelela go ikatisa a le nosi kwa gae. Mme fela o ne a sena kgwele e a ka ikatisang ka yona. O ne a sweetsa go itirela kgwele ka dipolasitiki. O ne a kgomaretsa dipolasiti, lesela le dipampiri go itirela kgwele. Zweli o ne a tokafatsa go tshameka ga gagwe. O ne a itumela.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a eletsa go dira eng? Zweli o ne a eletsa go _____ le _____.Zweli o ne a na le bothata bofe? Zweli o ne a itse go _____ ebile o ne a sena _____.Zweli o ne a dira eng go rarabolola bothata? Zweli o ne a dira _____ mme a _____.Kwala lefoko le le tihalosang gore Zweli o ne a ikutlwa jang. Lekofo leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____


LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Zweli o eletsa go tshameka kgwele ya dinao.O ikatisetsa go raga kgwele ya dinaoruri zweli o tla atlega!




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1



	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana l ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.



LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana l ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1




	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.


LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana l ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1




	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA



Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana l ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.


LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana l ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1



	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshete mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana l ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshete mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.



LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana l ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshete mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.


LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1




	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA



Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana l ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1




	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.


LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana l ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1



	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana l ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.



LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.


LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana l ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1




	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako


LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA



Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana l ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.


LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1



	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshete mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.



LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1




	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.


LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshete mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA



Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	emisa	leka	lapa	lekelela	
		eletsa	leba	epa	eletsa	
	BUISA	Batho ba na le dineo tse di sa tshwaneng. Go botlhokwa gore mongwe le mongwe a godise neo ya gagwe. Morutabana o rotloetsa bana go leka go dira dilo di le dintsi. A re seno se tla ba thusa go lemoga gore ke eng se ba kgonang go se dira sentle. Bana ba sweetsa go lekelela sengwe le sengwe. Ga ba kitla ba emisa go dira maiteko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. ka gale o tshameka kwa lebaleng a ikatisa 2. pule ena o eltsa go nna sebini sa setswerere 3. bana ba a reetsa ka gone ba batla go atlega.				

LABOBEDI TIRWANA 1




	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	naya	nokeng	natla	nanabela	
		naledi	nepa	nama	noka	
	BUISA	Phokoje e ne ya nanabela mo hokong ya dikoko mme ya utswa koko e kgolo. Phokoje e ne ya sweetsa go tshela noka. Ngwedi o ne o phatshima, le dinaledi di ne di bonala sentle. Fa phokoje e feta mo nokeng e ne ya gakgamala fa e bona phokoje e tshotse koko mo metsing. E ne ya latlha koko e e neng e e tshwere mme ya tsena mo metsing. E ne ya lemoga gore ga gona sepe mo metsing mme e latlhile koko ya yona!				

	KWALA	1. Phokoje e ne e utswitse eng? Phokoje e ne e utswitse _____. 2. Phokoje e ne ya bona eng mo metsing. Phokoje e ne ya bona _____ mo metsing.
---	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: naledi Kwala potso ka: nako



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	iletsa	inola	ikokotlela	itaya	
		inama	imela	ikaelela	inamologa	
	BUISA	Rremogolo o ikokotlela ka thobane. A re mokotla wa gagwe o botlhoko. Ngaka o rotloetsa rremogolo gore a seke a nna golo go le gongwe. O tshwanetse go tsamaya a tsaya dikgato tse dikhutshwane. Ngaka gape e mo iletsa go ja dijo tse di nang le mafura. A re mafura a imela pelo. Mme o ne a sweetsa gore a se tshele mafura fa a apaya dijo.				
	KWALA	1. Rremogolo o ikokotlela ka eng? Rremogolo o ikokotlela ka _____. 2. Ngaka o re rremogolo a seke a dira eng le eng? Ngaka o re rremogolo a seke a _____ gape a seke a ja _____. 3. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: ikokotlela Kwala potso ka: inama

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bina	sweetsa	dikgato	tsotlhe	rotloetsa
	BITSA	inama	naya	nokeng	imela	
		natla	ikaelela	iletsa	inamamologa	







BUISA







Laud Konadu o ne a rata go bina thata. O ne a swetsa ka gore o tla nna naletsana ya sebini. A ikaelela go diragatsa keletso ya gagwe. O ne a dira ka natla letsatsi lengwe le lengwe. Ka go dirisa mafaratlhatlha o ne a phasalatsa vidio ya gagwe. Batho ba lefatshe lotlhae ba ne ba kgatlhwa ke mokgwa wa gagwe wa go bina mme ba mo akgola. Seno se ne sa mo rotloetsa gore a bule sekolo sa go bina mme a rute ba bangwe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Laud o ne a eletsa go dira eng? Laud o ne a eletsa go nna _____.2. Laud o ne a ikatisa leng? Laud o ne a ikatisa _____.3. Laud one a simolola sekolo sa eng? Laud o ne a simolola sekolo sa _____.4. Kwala lefoko le le kayang gore Laud o ne a atlega. Lefoko leo ke _____.5. Go ema motho nokeng go kaya eng? Go kaya go _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. laud o rata go bina2. Go a kgatlha go bona laud a bina.3. Laud o batla go nna eng




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa</p> <p>Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.</p> <p>Kwala polelo ka: utlwa</p> <p>Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkga	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkga bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa</p> <p>Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.</p> <p>Kwala polelo ka: utlwa</p> <p>Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng	
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa		
		utlwa	reka	roroma	rumula		
	BUISA						<p>Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng	
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa		
		utlwa	reka	roroma	rumula		
	BUISA						<p>Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	 <p data-bbox="406 1153 1540 1444">Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkga	rumula	itekanetseng
	BITSA	natla	iletsa	ikaelela	inamologa	
		inama	itse	noka	naya	
	BUISA	Baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo tse di itekanetseng. Gape ba kaela batho go itshidila mmele ka metlha gore ba nne le botsogo bo bo siameng. Itshidilo mmele e e botlhofo ke go tsamaya sekgala se se lekaneng letsatsi lengwe le lengwe. Go inama le go inamologa go thusa gore mesifa ya mmele e nonofe.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Naya ba lelapa ijdo tse di itekanetseng 2. baaki le dingaka ba kaela batho go ja dijo ttse di itekanetseng 3. Rotlhe re itse go iphemela mo malwetseng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkga	rumula	itekanetseng
	BITSA	ruta	roga	romela	retologa	
		rialo	rorama	reka	rekela	
	BUISA	Bana ba bangwe ba rata go dipisa ba bangwe kwa sekolong. Ba a ba roga ebile ba ba bitsa ka maina a a bosula. Go rumela ba bangwe ke mokgwa o o maswe. Mme a re ke tshwanetse go retologa ke seke ka leba fa ba bangwe ba dira bosula. Rre le ena a rialo. Morutabana o re ruta go ratana le go thusana. A re seno se tla ntsha bosula botlhe mo bathong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba bangwe ba dipisa ba bangwe ka go ba dira eng? Ba ba dipisa ka go ba _____ le go ba _____. Morutabana o ruta bana go dira eng? Morutabana o ruta bana go _____ le go _____. Kwala lefoko le le supang maikutlo mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: retologa Kwala potso ka: ruta</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	utlwa	tuka	utlwisa	suta	
		uta	tukisa	utlwela	kuta	
	BUISA	Bana ba tshwanetsa go utlwa fa ba laelwa go se tshameke ka molelo. Molelo o utlwisa botlhoko. Fa o tuka o ka ntsha batho le diphologolo kotsi. Fa molelo o tuka ,go botoka go suta mo go ona. Fa o ema gaufi le molelo diaparō tsa gago di tla nkgā mosi. Ka dinako dingwe batho ba tukisa molelo ka leokwane .				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba seke ba tshameka ka eng? Bana ba seke ba tshameka ka _____. Fa molelo o tuka go botoka go dira eng? Fa molelo o tuka go botoka go _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: tuka</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	botsa	ntsha	nkgā	rumula	itekanetseng
	BITSA	roga	suta	romela	utlwisa	
		utlwa	reka	roroma	rumula	
	BUISA	<div data-bbox="427 421 1501 1070" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="405 1155 1538 1447"> Mmagwe Lomusa o ne a mo phuthelela ditšhipisi le dimonamone. Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo lemosa gore dijo tseno ga di a itekanela. O ne a mo phuthelela tlhapi. Basimane ba bangwe ba ne ba mo rumula ba re dijo tsa gagwe di nkgā bosula. Lomusa o ne a utlwa botlhoko. Mmagwe Lomusa o ne a simolola go reka dijo tse di itekanetseng. </p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Lomusa o ne a rata go ja eng kwa sekolong? Lomusa o ne a rata go ja _____ le _____.Kwala mefuta e le mebedi ya dijo tse di itekanetseng. a) _____ b) _____Dijo tse di itekanetseng di thusa bana jang? Dijo tse di itekanetseng di thusa bana go _____ kwa sekolong.Rakgadiagwe Lomusa o ne a mo phuthelela eng go ja kwa sekolong? Rakgadiagwe o ne a mo phuthelela _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">lomusa o ja dimonamone kwa sekolong.dijo tse di itekanetseng di botlhokwaRakgadiagwe lomusa a re a je tlhapi le mea




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>


LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
	BUISA	tiro	dira	tala	direla	
		<div data-bbox="422 414 1508 1064" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="399 1153 1540 1444">Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
		tiro	dira	tala	direla	
	BUISA	 <p data-bbox="399 1153 1540 1444">Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa	
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela		
		tiro	dira	tala	direla		
	BUISA						<p>Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
	BUISA	tiro	dira	tala	direla	
		 <p data-bbox="399 1153 1540 1444">Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.2. Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.3. Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.4. Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.5. Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nkokoagwe rhulani o ruile dikoko2. Dikoko di beela mae a le mansti.3. ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
	BUISA	tiro	dira	tala	direla	
		 <p data-bbox="399 1153 1540 1444">Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
	BUISA	tiro	dira	tala	direla	
		 <p data-bbox="399 1153 1540 1444">Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
		tiro	dira	tala	direla	
	BUISA					
		<p>Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
		tiro	dira	tala	direla	
	BUISA					
		<p>Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
	BUISA	tiro	dira	tala	direla	
		<div data-bbox="422 414 1508 1064" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="399 1153 1540 1444">Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
		tiro	dira	tala	direla	
	BUISA					
		<p>Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
	BUISA	tiro	dira	tala	direla	
		<div data-bbox="422 414 1508 1064" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="399 1153 1540 1444">Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
		tiro	dira	tala	direla	
	BUISA					
		<p>Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokw 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
		tiro	dira	tala	direla	
	BUISA					
		<p>Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.2. Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.3. Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.4. Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.5. Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nkokoagwe rhulani o ruile dikoko2. Dikoko di beela mae a le mansti.3. ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
		tiro	dira	tala	direla	
	BUISA					
		<p>Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
		tiro	dira	tala	direla	
	BUISA					
		<p>Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
		tiro	dira	tala	direla	
	BUISA					
		<p>Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.2. Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.3. Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.4. Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.5. Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nkokoagwe rhulani o ruile dikoko2. Dikoko di beela mae a le mansti.3. ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
		tiro	dira	tala	direla	
	BUISA					
		<p>Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.2. Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.3. Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.4. Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.5. Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nkokoagwe rhulani o ruile dikoko2. Dikoko di beela mae a le mansti.3. ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
	BUISA	tiro	dira	tala	direla	
		<div data-bbox="422 414 1508 1064" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="399 1153 1540 1444">Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
		tiro	dira	tala	direla	
	BUISA					
		<p>Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	ruta	roga	reka	utlwisa	
		utlwa	rotloetsa	utlwela	rumula	
	BUISA	Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa. O re ruta gore re nne le kutlwelobotlhoko. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng. Fa a reka merogo, o reka e le mentsi gore a kgone go e abela ba bangwe. Go utlwisa botlhoko fa bana ba bangwe ba bolawa ke tlala. Batho ba ba bosula ba roga batho fa ba ba kopa dijo mo mmileng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Nkoko o re ruta dilo tsa botlhokwa 2. kwa sekolong re lema merogo. 3. O re rotloetsa go thusa batho ba ba humanegileng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	tiro	tetla	tala	tokafatsa	
		taboga	tekateka	tafole	tirogae	
	BUISA	Moso mongwe le mongwe mme o re baakanyetsa difitlholo. Rotlhe re tsoga phakela gore re kgone go dira ditiro tsa rona. Fa re feditse re nna mmogo go ja difitlholo. Tafole ya go jela e a tekateka. Rre o rile o tla e baakanya. Fa re fetsa go ja re a taboga go ya sekolong. Ga re batle go tsena thari kwa sekolong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Balelapa ba dira eng mo mosong? Balelapa ba dira _____. Bana ba tabogela kae? Bana ba tabogela kwa _____. Kwala mafoko a mabedi a a tlhalosang mo puisong. a) _____ b) _____
--	--------------	--







LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka: difitlholo</p>




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlholo	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	diura	dirisa	dumela	diatla	
		duela	diragatsa	diega	dikadika	
	BUISA	<p>Kwa sekolong re tla tsaya loeto go ya kwa seraleng sa go diragatsa. Re ya go bona tiragatso ya buka e re e buisang. Re ne ra kopa tetla mme rre a dumela gore re tsamaye. Re tlile go tlhoka madi a go duela bese le a dijo. Re ne ra fetsa diura di le dintsi re tlhokomela dikoko le go rekisa mae. Re tla dirisa madi ano go duela le go reka dijo tsa mofago.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tsaya loeto go ya kae? Bana ba tsaya loeto go ya kwa _____. Bana ba ne ba dira eng go bona madi a go tsamaya? Bana ba ne ba _____ go bona madi. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: diega Kwala potso ka: dirisa</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fitlhola	beela	dirobe	dilalelo	rekisa
	BITSA	dirisa	tetla	direla	duela	
		tiro	dira	tala	direla	
	BUISA					
		<p>Nkokoagwe Rhulani o ruile dikoko di le dintsi. Rhulani le nkoko ba ja mae ka difitlhilo le ka dilalelo. Tota ba setse ba lapisitswe ke go ja mae. Tsala ya ga Rhulani o ne a tla ka leano la gore ba simolole kgwebo ya go rekisa mae. Nkoko o ne a ya go kopa lekwalo la tetla gore ba kgone go rekisa kwa marekelong. Rhulani le Nkoko ba ne ba bona madi a go reka dijo tse dingwe.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Goreng Rhulani le nkokoagwe ba ne ba ja mae letsatsi lengwe le lengwe? Ke ka ntlha ya gore ba ne ba _____ mme _____.Ba ne ba loga leano la go dira eng? Ba ne ba loga leano la go _____.Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la eng? Nkoko o ne a ya go batla lekwalo la _____.Nkoko le Rhulani ba ne ba dira eng ka madi a ba a boneng? Nkoko le Rhulani ba ne ba reka _____.Kwala lefoko le le kayang gore nkoko le Rhulani ba ne ba sa itumelele go ja mae. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Nkokoagwe rhulani o ruile dikokoDikoko di beela mae a le mansti.ba rekisa mae kwa marekelong




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsothe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
 BUISA		Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsotlhe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
		mabone	manega	meno	metsi	
	BUISA	Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
	BUISA	atisa	matsogo	anama	akanya	
		<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsotlhe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
 BUISA		Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
	BUISA	atisa	matsogo	anama	akanya	
		<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




PUO YA GAE SETSWANA

BEKE 7





MOPHATO 1 KGWEDITHARO 3

LETLHARETIRO




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none"> 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsothe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dittheo di naya barutwana eng? Dittheo di naya barutwana madi a _____. Dittheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Dittheo di kopa barutwana go _____. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
		mabone	manega	meno	metsi	
	BUISA	Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
		atisa	matsogo	anama	akanya	
	BUISA					
		<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




PUO YA GAE SETSWANA

BEKE 7





MOPHATO 1 KGWEDITHARO 3

LETLHARETIRO




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none"> 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsothe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dittheo di naya barutwana eng? Dittheo di naya barutwana madi a _____. Dittheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Dittheo di kopa barutwana go _____. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga</p>





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
		mabone	manega	meno	metsi	
	BUISA	Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo</p>





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
 BUISA		atisa	matsogo	anama	akanya	
		 <p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsotlhe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
 BUISA		Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
	BUISA	atisa	matsogo	anama	akanya	
						
		<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsothe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
 BUISA		Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
		atisa	matsogo	anama	akanya	
	BUISA					
		<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsotlhe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go botlhofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
		mabone	manega	meno	metsi	
	BUISA	Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
		atisa	matsogo	anama	akanya	
	BUISA	<div data-bbox="406 392 1532 1232" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="399 1265 1548 1612" data-label="Text"> <p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p> </div>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsothe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
 BUISA		Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
		atisa	matsogo	anama	akanya	
	BUISA					
		<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsotlhe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
 BUISA		Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
		atisa	matsogo	anama	akanya	
	BUISA	<div data-bbox="406 392 1532 1232" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1265 1532 1601"> Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong. </p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsothe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
		mabone	manega	meno	metsi	
	BUISA	Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo	
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola		
		atisa	matsogo	anama	akanya		
	BUISA						
		<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>					





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsotlhe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
		mabone	manega	meno	metsi	
	BUISA	Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo	
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola		
		atisa	matsogo	anama	akanya		
	BUISA						
		<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>					





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsothe				

LABOBEDI TIRWANA 1



	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go botlhofo go bona madi a go duelela dithuto.				


	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
		mabone	manega	meno	metsi	





	BUISA	Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.
--	--------------	---

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
	BUISA	atisa	matsogo	anama	akanya	
		<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsotlhe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tlhalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
 BUISA		Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo	
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola		
		atisa	matsogo	anama	akanya		
	BUISA						<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tshalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsothe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
		mabone	manega	meno	metsi	
	BUISA	Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa kolo mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa kolo mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
		atisa	matsogo	anama	akanya	
	BUISA	<div data-bbox="406 392 1532 1232" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="399 1265 1548 1612" data-label="Text"> <p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p> </div>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsotlhe

LABOBEDI TIRWANA 1



	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				


	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
		mabone	manega	meno	metsi	





	BUISA	Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.
--	--------------	---

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
		atisa	matsogo	anama	akanya	
	BUISA					
		<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsotlhe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
 BUISA		Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo	
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola		
		atisa	matsogo	anama	akanya		
	BUISA						<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsotlhe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go botlhofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
		mabone	manega	meno	metsi	
	BUISA	Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
		atisa	matsogo	anama	akanya	
	BUISA	<div data-bbox="406 392 1532 1232" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1265 1532 1601"> Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong. </p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsotlhe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
 BUISA		Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola	
		atisa	matsogo	anama	akanya	
	BUISA	<div data-bbox="406 392 1532 1232" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1265 1532 1601"> Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong. </p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	totoba	tila	duedisa	tiro	
		duma	timola	dilola	dutla	
	BUISA	Kwa tirong gase e ne ya dutla. Batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong. Ba bangwe ba ne ba retelwa ke go tsamaya mme ba totoba go tswa mo moagong. Ba ditimamolelo ba ne ba tla go timola bogale ba gase eo. Kwa diphaposing tse dingwe gase e ne ya simolola go tuka. Go ne ga senyega dilo di le dintsi. Balaodi ba moago ba ne ba tla duedisa batlhokomedi ba megala e e tsamaisang gase.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Molelo o ne o duma jaaka maru 2. batho ba ne ba laelwa go tswa mo moagong 3. Go botoka go dira itro sentle ka dinako tsothe

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	anama	amoga	anamisa	amaganya	
		atlegisa	amega	atisa	atamelana	
	BUISA	Go na le ditheo tse di duelelang bana madi a sekolo. Ditheo tseno di anamisa madi go ya ka ditlhokego tsa barutwana. Ba ba kopa gore ba kwale makwalo go tlhalosa maemo a bona. Ba ba abela madi go ya ka dikopo tsa bona. Fa barutwana ba sa dire sentle mo dithutong tsa bona, ditheo di ba amoga madi ao. Ga go bothofo go bona madi a go duelela dithuto.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditheo di naya barutwana eng? Ditheo di naya barutwana madi a _____. 2. Ditheo di kopa barutwana gore ba dire eng? Ditheo di kopa barutwana go _____. 3. Kwala lefoko le le tihalosang (letlhalosi) maikutlo le le dirisitsweng mo puisong. Lefoko leo ke _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: anamisa Kwala potso ka: amoga





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo
	BITSA	mabidi	matsogo	menola	mariga	
 BUISA		Segagane se dira gore go nne bokete go kgweetsa koloji mariga. Fa bana ba tsamaya kwa ntle meno a bona a a itagana ka ntlha ya serame. Matsogo le ona a swa bogatsu ka ntlha ya serame. Batsadi ba nna ba tshwenyegile fa ba sa kgone go duelela diaparo tse di bothito. Batho ba kwala makwalo a go kopa thuso. Madi a le mannye a kgona go thusa thata.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke ka ntlha ya eng go le bokete go kgweetsa koloji mariga? Ke ka ntlha ya gore go na le _____ mo mmileng. 2. Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka eng? Batsadi ba nna ba tshwenyegile ka _____. 3. Kwala maina a le mararo a a kayang maina. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: mariga Kwala potso ka: matsogo





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	duelela	nnye	tshwenyegile	madi	makwalo	
	BITSA	mariga	atamelana	amega	menola		
		atisa	matsogo	anama	akanya		
	BUISA						<p>Zweli o ne a utlwa mmagwe a tlhalosetsa mongwe gore mothapi wa gagwe ga a mo duela. Seno se ne sa dira gore a nne a tshwenyegile. O ne a akanya ka ga dilo tse ba di tlhokang jaaka lelapa. O ne a ipotsa gore ba tla di duelela jang. O ne gape a tshwenyega gore ga a kitla a kgona go duela madi a sekolo. Ditlhako tsa gagwe di ne di le dinnye di mo pitlagana. O ne a retelelwa ke go reetsa kwa sekolong.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ne a utlwa mmagwe a reng? Zweli o ne a utlwa mmagwe a re ga a _____.Zweli o ne a tshwenyegile ka eng? Zweli o ne a tshwenyegile ka _____ le _____.Zweli o ne a retelwa ke go dira eng? Zweli o ne a retelwa ke go _____ kwa seokolong.Kwala lefoko le le tihalosang maikutlo a ga Zweli Lefoko leo ke _____.Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro (madiri) mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">mmagwe zweli ga a na madiZweli o leka go akanya leanoJeresi ya ga Zweli e onetse




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	<p>Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	<p>Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Khanani o tshwenyegileO tshwanetse go tlhapa dialta ka metlhaRragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Khanani o tshwenyegileO tshwanetse go tlhapa dialta ka metlhaRragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Khanani o tshwenyegileO tshwanetse go tlhapa dialta ka metlhaRragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tihalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tihalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tihalosa eng mo puisong? a) thata e tihalosa _____. b) lobelo e tihalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.Ke mang yo o neng a tihalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tihalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tihalosa eng mo puisong? a) thata e tihalosa _____. b) lobelo e tihalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Khanani o tshwenyegileO tshwanetse go tlhapa dialta ka metlhaRragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tlhalosa eng mo puisong? a) thata e tlhalosa _____. b) lobelo e tlhalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	<p>Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	<p>Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.Ke mang yo o neng a tihalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tihalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tihalosa eng mo puisong? a) thata e tihalosa _____. b) lobelo e tihalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Khanani o tshwenyegileO tshwanetse go tlhapa dialta ka metlhaRragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	<p>Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	<p>Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tihalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tihalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tihalosa eng mo puisong? a) thata e tihalosa _____. b) lobelo e tihalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	onala	otla	oketsa	okobatsa	
		obamela	oka	okeletsa	okaoka	
	BUISA	Pule o ne a rata go tshamekela mo metsing. Pule o ne a sa utlwe. O ne a tsenwa ka bolwetse mme a isiwa kwa kokelong. Ngaka e ne ya mo naya dithare tsa go okobatsa bolwetse. O ne a mo bolelela gore ka metlha a tlhape diatla pele a ja. Gape o ne a re Pule a seke a tshameka ka metsi gonne o tla oketsa bolwetse. O ne a re a ithibe molomo fa a gotlholo gore a seke a anamisa ditwatsi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. pule o ne a sa utlwe 2. pule o ne a okaoka go obamela ditaelo tsa ngaka 3. magwe pule o ne a mo otlha ka dijo tse di itekanetseng.

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	batho	bona	baaki	bolwetse	
		bitsa	bipa	boifa	bolelela	
	BUISA	Mo kgweding e e fetileng baaki ba ne ba ruta batho ba motse ka malwetse a a tshelanang. Batho ba ne ba kaelwa go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape ba ne ba bolelelwa gore ba tle kwa bookelong ka bonako fa ba sa ikutlwe sentle. Baaki ba re thuso ya ka bonako ke yona pheko e kgolo.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Baaki ba ne ba ruta batho eng? Baaki ba ne ba ruta batho go _____ mo _____. Go botoka go dira eng fa o lwala? Go botoka go ya kwa _____. Kwala mafoko a le mararo a e leng maina mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: bolwetse Kwala potso ka: bolelela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mojako	rwele	ditwatsi	diatla	dithibamolomo
	BITSA	loeto	lesela	lebotlolo	lomaganya	
		letela	lebelela	lesa	lobelo	
	BUISA	Puso e phasaladitse mekgwa ya go itshireletsa mo bolwetseng jo bo anamang ka lobelo. Ke molao gore fa mojako wa lebenkele lengwe le lengwe go nne le lebotlolo la setswaki sa go phepafatsa diatla. Mongwe le mongwe o tshwanetse go se dirisa pele a tsena ka mojako. Gape batho ba seke ba ja nala. Tota go botoka go nna mo lapeng.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go botoka go nna kae? Go botoka go nna mo _____. Go tshwanetse ga nna le eng mo mojako wa lebenkele lengwe le lengwe? Go tshwanetse ga nna le _____ mojako. Kwala mafoko a le mararo a a kayang bontsi. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: lebotlolo Kwala potso ka: loeto

LABONE TIRWANA 1



**LEBA O
BUE**

mojako

rwele

ditwatsi

diatla

dithibamolomo



BITSA

lobelo

loeto

botsa

bolwetse

lebotlolo

bolelela

boifa

bookelo







BUISA







Khanani o ne a tshwenyegile fa ultwa ka bolwetse jwa COVID 19. Rraagwe o ne a re go na le mekgwa ya go itshireletsa gore o se tsenwe ke bolwetse. Rraagwe o ne a re o tshwanetse go tlhapa diatla ka dinako tsotlhe. Gape a seke a ama batho ba bangwe. Molao o laetse batho go tlogela sekgala sa mitara mo gare ga bona. O tshwanetse go rwala sethibamolomo mo sefatlhegong. Khanani o ne a lemoga gore go botlhofo go itshireletsa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ne a tshwenyegile ka eng? Khanani o ne a tshwenyegile ka _____ jwa _____.2. Ke mang yo o neng a tshalosetsa khanani ka ga bolwetse jono? _____ o ne a tshalosetsa Khanani ka ga bolwetse jono.3. Kwala dilo di le pedi tsa go itshireletsa mo bolwetseng jono. a) _____ b) _____4. Go tshwanetse ga nna le sekgala se se ka kang mo gare ga batho? Go tshwanetse ga nna le sekgala sa _____ mo gare ga batho.5. Mafoko a; thata, lebelo, ke matlhalosi. A tshalosa eng mo puisong? a) thata e tshalosa _____. b) lobelo e tshalosa _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Khanani o tshwenyegile2. O tshwanetse go tlhapa dialta ka metlha3. Rragwe khanani o a mo thusa.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	repisa
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	rotloetsa
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatele a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatele le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatele a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela	ikwathaya
	BUISA	 <p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae. Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela	
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya	







BUISA



Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae. Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala 2. Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi 3. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela	
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya	







BUISA







Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae. Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatele a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatele le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatele a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	rotloetsa
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatele a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatele le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatele a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	rotloetsa
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	rotloetsa
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatele a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatele le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatele a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela	
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya	







BUISA







Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae. Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatele a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatele le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatele a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	rotloetsa
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	rotloetsa
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatele a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatele le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatele a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	
		rarabolola	raragana	repa	rotloetsa	
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela	
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya	







BUISA







Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae. Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	rotloetsa
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi	
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela		
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya		
	BUISA						<p>Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae.</p> <p>Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	nala	nanoga	netefatsa	nonofa	
		natefa	natefisa	neela	monate	
	BUISA	<p>Malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala. Go monate go tsaya loeto. Ba le bantsi ba ya kwa lewatleng. Ba re go thuma mo lewatleng go natefisa malatsi a boikhutso. Dingaka di kaela batho ba ba bokoa go ya go nna kwa lewatleng. Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe. Go botlhokwa go etela kwa go nang le lewatle le le bothito.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> malatsi a boikhutso ke nako ya go ja nala Ga go monte go thuma mo metsing a a tsididi Ba re metsi a lewatle a dira gore mmele o nonofe 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	itumela	ina	ikobela	ikarabela	
		ikanya	ikoba	inanatha	ikakatelela	
	BUISA	<p>Morulaganyi wa loeto o ikarebela ka go batla sepalangwa se se siametseng tsela. Ka malatsi a boikhutso batho ba a itumela. Bakgweetsi ba tshwanetse go ikobela melao ya tsela. Fa mokgweetsi a emisa ke mapodisi o simolola go inanatha fa a dirile phoso. Batho ga ba rate go emisiwa mo thoko ga tsela fa ba ya boikhutsong. Batho fa ba dira ka natla ba tlhoka go ya boikhutsong.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka eng? Morulaganyi wa loeto o ikarabela ka _____. Ka malatsi a boikhutso batho ba ikutlwa jang? Ka malatsi a boikhutso batho ba _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang tiro(madiri) mopuisong. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: inanatha Kwala potso ka: ikobela



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	ruta	robega	ralala	repisa	rotloetsa
	BUISA	Nna le ditsala tsa me re ikaeletse go ya go kampa kwa nageng ka malatsi a boikhutso. Rre a re seno se tla re ruta maano a botshelo. Re tla tshwanelwa ke go ipatlela dijo le lefelo la go tlhoma tente. Gape re tla batla matlhaka go dira mokoro gore re kgone go ralala noka go tshwara ditlhapi.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Re tla ya go dira eng kwa nageng? Re tla ya go _____ kwa nageng. Re tla ithuta eng kwa nageng? Re tla ithuta _____ a _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang maina a dilo mo puisong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: repa Kwala potso ka: rarabolola

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mariga	loeto	boikhutso	tlhamo	malatsi
	BITSA	rarabolola	rata	itumela	ikarabela	
		ikgogona	ruta	ipela	ikwathaya	







BUISA







Morago ga malatsi a boikhutso Zweli o ne a itumeletse go boela sekolong. Fa a tsena kwa sekolong a utlwa ditsala tsa gagwe di tlotla ka mafelo a di a jetseng nala. O ne a ikgogona gonne ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mo gae. Morutabana o ne a ba laela gore ba kwale tlhamo ka malatsi a bona a boikhutso. O ne a akanya gore ga gona sepe se a ka kwalang ka ga sona. Morutabana o ne a ba tlotlela gore ena o ne a jetse malatsi a boikhutso mogae.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a itumeletse eng? Zweli o ne a itumeletse _____.2. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a ikgogona. Zweli o ne a ikgogona ka ntlha ya gore _____.3. Ke ka ntlha ya eng Zweli a ne a sa batle go kwala tlhamo? Ke ka ntlh ya gore o ne a ithaya a re _____.4. Morutabana o ne a thusa Zweli jang? Morutabana o ne a ba bolelela gore ena o _____.5. Kwala mafoko a le mararo a a tlhalosang maikutlo a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ne a na le bothata2. morutabana o ne a re ba kwale tlhamo3. Bna ba ne ba ile malatsing a boikhutso.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA







Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le ditlhapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	<p>Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA







Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serururubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA







Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	<p>Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA







Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlheng mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua</p>



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	<p>Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.</p>				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	<p>Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa</p>

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA







Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebege se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gakgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le ditlhapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA







Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le lee ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serururubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA







Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	bogale	binabina	bontsha	bonya	
		biloga	biletsa	bogela	bonako	
	BUISA	<p>Mosidi e ne ele ngwana a le esi. O ne a jewa ke bodutu mme a simolola go itlhamela mafelo a a dikgagamatso. Ka dinako dingwe o ne a ipona e le sefofane a fofela kwa godimo. O ne a ipona a okametse dilo tsotlhe. O ne a bogela metsi a lewatle jaaka a biloga. Ka dinako dingwe o ne a bogela serurubele se binabina mo dithunyeng tsa mebalabala. Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele.</p>				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	<p>Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> O ne a bogela metsi a lewatle a biloa Ka go bonya ga leitlho a bo a ipona e le serurubele mosidi o ne a itirela lefatshe la dikgagamatso. 				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	letsa	leleka	lefaufau	
		lefatshe	leruarua	letela	lekelela	
	BUISA	<p>Rre o ne a mpuietsa buka ka ga loeto ka sefofane. Ke ne ka lemoga gore go buisa dibuka go ka nkisa gongwe le gongwe. Kwa sekolong ke ne ka buisa ka ga maruarua. Ke ne ka ipona ke le ka fa tlase ga metsi ke thuma le dithapi. Ke ne ka ithuta gore maruarua a kgona go tshwara mowa lebaka le le leele ka fa tlase ga metsi. Ruri go buisa go ka go isa kwa lefatsheng la dikgagamatso.</p>				

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke eng se se ka go isang kwa lefatsheng la dikgkagamatso? Go _____ go ka go isa kwa lefatsheng la dikgkagamatso. Leruarua le nna kae? Leruarua le nna mo _____. Kwala mafoko a le mararo a a nang le modumo wa l a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: sefofane Kwala potso ka: leruarua



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	etsa	emisa	epela	etela	
		emela	etsa	etelela	emisetsa	
	BUISA	Barutwana ba ne ba etela kwa boemafofane. Ba ne ba bona gore sefofane se segolo thata fa se eme fa fatshe. Kwa lefaufaung sefofane se lebega se le sennye. Go na le ditshupo go dikiloga moago tse di itsiseng batho dinako tsa go tloga le go goroga ga difofane. Batsamai ba buisa ditshupo tseno go itse gore ba ye go emela sefofane sa bona kae. Go na le bakaedi ba ba etelelang sefofane pele go sekaela gore se eme kae.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Barutwana ba ne ba etela kae? Barutwana ba ne ba etela kwa _____. Sefofane se tshwana le eng kwa lefaufaung? Sefofane se tshwana _____. Kwala mafoko a le mararo a a kayang go tshwantshanya dilo tse pedi a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Kwala polelo ka: etela Kwala potso ka: etsa

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	sefofane	buka	setlhogo	kgkagamatso	okametse
	BITSA	lemoga	lebala	etela	letela	
		emela	emisa	lefatshe	leba	







BUISA



Mashudu o ne a eletsa go etela mafelo a a kgatlhang mo lefatsheng lotlhe. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela buka e e buang ka ga dikgagamatso tse supa tsa lefatshe. O ne a simolola go buisa. O ne a ipona a tsere loeto go ya kwa leboteng le legolo la kwa China. Ke lebota le le leele go gaisa mo lefatsheng lotlhe. O ne a ya kwa India. A bona moago o montle go gaisa wa Taj Mahal. Mo bosigong joo Mashudu a lora ka mafelo a a gkgamatsang ao a a boneng ka go buisa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mashudu o ne a eletsa eng? Mashudu o ne a eletsa go _____.2. Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela eng? Rraagwe Mashudu o ne a mo tlela _____.3. Mashudu o ne a etela kae le kae? Mashudu o ne a etela kwa _____ le kwa _____.4. Mashudu o ne a lebala gore o kwa kae? Mashudu o ne a lebala gore o mo _____ jwa gagwe.5. Kwala maina a mararo a a kayang batho mo puisong a) _____ b) _____ c) _____

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mashudu o rata go tsaya maeto2. Buka e ne ya isa mashudu kwa mafelo a a kwa kgakala3. Mashudu o ne a bano dikgagamatso